

THIS IS MY THESIS TEMPLATE

Cristina Chueca Del Cerro, MRes, MA

SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE
DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY

SCHOOL OF XXX

COLLEGE OF XXX



University
of Glasgow

XX 202XX

*To my parents,
Mary Carmen and Jose Luis*

Abstract

Thesis Abstract

Contents

Abstract	iii
Acknowledgements	vii
Declaration	viii
Abbreviations	ix
1 Introduction	1
2 CHAPTER NAME	2
2.1 Introduction	2
3 CHAPTER NAME	4
4 CHAPTER NAME	6
5 Discussion	8
Appendices	9
A Summary statistics Tables	9

List of Tables

4.1	Regression Models Table	6
4.2	Table caption	7
6	NAME FOR TOC	9
7	NAME FOR TOC	10

List of Figures

2.1	Glasgow - River Clyde	3
-----	---------------------------------	---

Acknowledgements

In progress

Declaration

I declare that, except where explicit reference is made to the contribution of others, that this dissertation is the result of my own work and has not been submitted for any other degree at the University of Glasgow or any other institution

Cristina Chueca Del Cerro

Abbreviations

- CEO - Centre D'Estudis D'Opinion, Catalan Centre of Opinion Studies

Chapter 1

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

CHAPTER NAME

2.1 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet (Scherman and Rivera 2021), consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibhlectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque (Moreno 1995; Turner et al. 1992). Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper Figure 2.1.



Figure 2.1: Glasgow - River Clyde

Chapter 3

CHAPTER NAME

3.0.0.1 Pseudocode

Writing pseudocode:

Algorithm 1: Walking decision

Agent receives information from the weather app ;

if *Feeling good* **and** *have time* **then**

| Plan going out;

else

| Remain home ;

end

while *Condition $C \geq$ random number* **do**

| Do calculations ;

| Check the weather ;

| **if** $d \geq 0.5$ *and there is good weather* **then**

| | Go out without an umbrella

| **else**

| | Grab a jacket

| **end**

end

Result: Going out for a walk

CHAPTER NAME

The results of the parameter sweeps were imported into RStudio, see Table 4.1.

Independent Variables	Dependent Variables			
	Outcome 1 Text	Outcome 2 Text	Outcome 3 Text	Outcome 4 Text
<i>Variable 1</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Variable 2</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Variable 3</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Variable 4</i>		✓	✓	✓
<i>Variable 5</i>				✓

Table 4.1: Table caption

The OLS models I propose is as follows:

$$\text{Outcome}_t = X\beta_0 + X\beta_1 + X\beta_2 + X\beta_3 + \varepsilon$$

$$+ X\beta_2X \times X\beta_3 + \varepsilon$$

Results of the regression model are presented in Table 4.2.

<i>Dependent variable:</i>		
	Measure	
	Model (1)	Model (2)
Constant	0.215*** (0.009)	0.271*** (0.010)
Variable 1	-0.067*** (0.003)	-0.064*** (0.003)
Variable 2	0.063*** (0.003)	-0.079*** (0.014)
Variable 3	0.085*** (0.009)	0.074*** (0.008)
Variable 4	-0.158*** (0.010)	-0.223*** (0.011)
Variable 3 : Variable 4		0.183*** (0.017)
Observations	480	480
Adjusted R ²	0.743	0.792
Residual Std. Error	0.032 (df = 475)	0.029 (df = 474)
F Statistic	346.682*** (df = 4; 475)	366.066*** (df = 5; 474)

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 4.2: Table caption

Chapter 5

Discussion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Appendices

A Summary statistics Tables

Table 6 focuses on the parameters relevant for national identity dynamics whereas Table 7 focuses on the parameters relevant for the protest mobilisation dynamics.

Table 6: GENERAL NAME FOR DISPLAY

	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Variable 6	Variable 7	Variable 8
	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
1	Condition X	Condition Z	0.00	0.25	0.06	0.07	0.68	0.24
2	Condition X	Condition Z	0.10	0.25	0.06	0.07	0.81	0.25
3	Condition X	Condition Z	0.20	0.25	0.06	0.07	0.83	0.25
4	Condition X	Condition Z	0.30	0.25	0.06	0.07	0.84	0.25
5	Condition X	Condition Z	0.40	0.25	0.06	0.07	0.84	0.25
6	Condition X	Condition Z	0.50	0.25	0.06	0.06	0.85	0.25
7	Condition X	Condition A	0.00	0.25	0.09	0.13	0.55	0.21
8	Condition X	Condition A	0.10	0.25	0.10	0.14	0.67	0.20
9	Condition X	Condition A	0.20	0.25	0.10	0.15	0.70	0.20
10	Condition X	Condition A	0.30	0.25	0.11	0.15	0.72	0.19
11	Condition X	Condition A	0.40	0.25	0.11	0.16	0.73	0.19
12	Condition X	Condition A	0.50	0.25	0.12	0.17	0.75	0.18
13	Condition Y	Condition Z	0.00	0.25	0.08	0.10	0.76	0.22
14	Condition Y	Condition Z	0.10	0.25	0.08	0.10	0.89	0.22
15	Condition Y	Condition Z	0.20	0.25	0.08	0.09	0.91	0.23
16	Condition Y	Condition Z	0.30	0.25	0.07	0.09	0.92	0.23
17	Condition Y	Condition Z	0.40	0.25	0.07	0.09	0.93	0.23
18	Condition Y	Condition Z	0.50	0.25	0.07	0.09	0.93	0.23
19	Condition Y	Condition A	0.00	0.25	0.17	0.26	0.65	0.12
20	Condition Y	Condition A	0.10	0.25	0.18	0.29	0.76	0.11
21	Condition Y	Condition A	0.20	0.25	0.19	0.31	0.78	0.11
22	Condition Y	Condition A	0.30	0.25	0.20	0.32	0.80	0.10
23	Condition Y	Condition A	0.40	0.25	0.21	0.33	0.81	0.10
24	Condition Y	Condition A	0.50	0.25	0.22	0.34	0.83	0.09

Table 7: GENERAL NAME FOR DISPLAY

	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Variable 6	Variable 7
N	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1
1	Condition Y	Condition Z	0.00	0	0.10	0.05	0.00
2	Condition Y	Condition Z	0.00	0	0.20	0.05	0.00
3	Condition Y	Condition Z	0.00	0	0.30	0.06	0.00
4	Condition Y	Condition Z	0.00	0	0.40	0.06	0.00
5	Condition Y	Condition Z	0.00	0	0.50	0.06	0.00
6	Condition Y	Condition Z	0.00	5	0.10	0.11	0.00
7	Condition Y	Condition Z	0.00	5	0.20	0.11	0.00
8	Condition Y	Condition Z	0.00	5	0.30	0.11	0.00
9	Condition Y	Condition Z	0.00	5	0.40	0.12	0.00
10	Condition Y	Condition Z	0.00	5	0.50	0.11	0.00
11	Condition Y	Condition Z	0.00	10	0.10	0.16	0.00
12	Condition Y	Condition Z	0.00	10	0.20	0.16	0.00
13	Condition Y	Condition Z	0.00	10	0.30	0.17	0.00
14	Condition Y	Condition Z	0.00	10	0.40	0.17	0.00

Continue on the next page

15	Condition Y	Condition Z	0.00	10	0.50	0.18	0.00
16	Condition Y	Condition Z	0.00	15	0.10	0.22	0.00
17	Condition Y	Condition Z	0.00	15	0.20	0.23	0.00
18	Condition Y	Condition Z	0.00	15	0.30	0.24	0.00
19	Condition Y	Condition Z	0.00	15	0.40	0.24	0.00
20	Condition Y	Condition Z	0.00	15	0.50	0.24	0.00
21	Condition Y	Condition Z	0.00	20	0.10	0.27	0.00
22	Condition Y	Condition Z	0.00	20	0.20	0.29	0.01
23	Condition Y	Condition Z	0.00	20	0.30	0.29	0.01
24	Condition Y	Condition Z	0.00	20	0.40	0.31	0.01
25	Condition Y	Condition Z	0.00	20	0.50	0.31	0.01
26	Condition Y	Condition Z	0.00	25	0.10	0.34	0.02
27	Condition Y	Condition Z	0.00	25	0.20	0.36	0.03
28	Condition Y	Condition Z	0.00	25	0.30	0.36	0.04
29	Condition Y	Condition Z	0.00	25	0.40	0.38	0.07
30	Condition Y	Condition Z	0.00	25	0.50	0.38	0.07
31	Condition Y	Condition Z	0.00	30	0.10	0.40	0.12
32	Condition Y	Condition Z	0.00	30	0.20	0.42	0.16

Continue on the next page

33	Condition Y	Condition Z	0.00	30	0.30	0.42	0.13
34	Condition Y	Condition Z	0.00	30	0.40	0.45	0.26
35	Condition Y	Condition Z	0.00	30	0.50	0.46	0.31
36	Condition Y	Condition Z	0.10	0	0.10	0.05	0.00
37	Condition Y	Condition Z	0.10	0	0.20	0.06	0.00
38	Condition Y	Condition Z	0.10	0	0.30	0.05	0.00
39	Condition Y	Condition Z	0.10	0	0.40	0.05	0.00
40	Condition Y	Condition Z	0.10	0	0.50	0.05	0.00
41	Condition Y	Condition Z	0.10	5	0.10	0.10	0.00
42	Condition Y	Condition Z	0.10	5	0.20	0.11	0.00
43	Condition Y	Condition Z	0.10	5	0.30	0.11	0.00
44	Condition Y	Condition Z	0.10	5	0.40	0.12	0.00
45	Condition Y	Condition Z	0.10	5	0.50	0.11	0.00
46	Condition Y	Condition Z	0.10	10	0.10	0.16	0.00
47	Condition Y	Condition Z	0.10	10	0.20	0.17	0.00
48	Condition Y	Condition Z	0.10	10	0.30	0.17	0.00
49	Condition Y	Condition Z	0.10	10	0.40	0.17	0.00
50	Condition Y	Condition Z	0.10	10	0.50	0.17	0.00

Continue on the next page

51	Condition Y	Condition Z	0.10	15	0.10	0.22	0.00
52	Condition Y	Condition Z	0.10	15	0.20	0.23	0.00
53	Condition Y	Condition Z	0.10	15	0.30	0.23	0.00
54	Condition Y	Condition Z	0.10	15	0.40	0.24	0.00
55	Condition Y	Condition Z	0.10	15	0.50	0.24	0.00
56	Condition Y	Condition Z	0.10	20	0.10	0.27	0.00
57	Condition Y	Condition Z	0.10	20	0.20	0.29	0.01
58	Condition Y	Condition Z	0.10	20	0.30	0.29	0.01
59	Condition Y	Condition Z	0.10	20	0.40	0.30	0.01
60	Condition Y	Condition Z	0.10	20	0.50	0.31	0.01
61	Condition Y	Condition Z	0.10	25	0.10	0.34	0.02
62	Condition Y	Condition Z	0.10	25	0.20	0.35	0.02
63	Condition Y	Condition Z	0.10	25	0.30	0.37	0.05
64	Condition Y	Condition Z	0.10	25	0.40	0.36	0.04
65	Condition Y	Condition Z	0.10	25	0.50	0.38	0.06
66	Condition Y	Condition Z	0.10	30	0.10	0.41	0.14
67	Condition Y	Condition Z	0.10	30	0.20	0.42	0.13
68	Condition Y	Condition Z	0.10	30	0.30	0.44	0.21

Continue on the next page

69	Condition Y	Condition Z	0.10	30	0.40	0.44	0.19
70	Condition Y	Condition Z	0.10	30	0.50	0.44	0.21
71	Condition Y	Condition Z	0.20	0	0.10	0.05	0.00
72	Condition Y	Condition Z	0.20	0	0.20	0.05	0.00
73	Condition Y	Condition Z	0.20	0	0.30	0.05	0.00
74	Condition Y	Condition Z	0.20	0	0.40	0.05	0.00
75	Condition Y	Condition Z	0.20	0	0.50	0.05	0.00
76	Condition Y	Condition Z	0.20	5	0.10	0.10	0.00
77	Condition Y	Condition Z	0.20	5	0.20	0.11	0.00
78	Condition Y	Condition Z	0.20	5	0.30	0.12	0.00
79	Condition Y	Condition Z	0.20	5	0.40	0.11	0.00
80	Condition Y	Condition Z	0.20	5	0.50	0.12	0.00
81	Condition Y	Condition Z	0.20	10	0.10	0.16	0.00
82	Condition Y	Condition Z	0.20	10	0.20	0.17	0.00
83	Condition Y	Condition Z	0.20	10	0.30	0.17	0.00
84	Condition Y	Condition Z	0.20	10	0.40	0.17	0.00
85	Condition Y	Condition Z	0.20	10	0.50	0.18	0.00
86	Condition Y	Condition Z	0.20	15	0.10	0.22	0.00

Continue on the next page

87	Condition Y	Condition Z	0.20	15	0.20	0.23	0.00
88	Condition Y	Condition Z	0.20	15	0.30	0.23	0.00
89	Condition Y	Condition Z	0.20	15	0.40	0.23	0.00
90	Condition Y	Condition Z	0.20	15	0.50	0.24	0.00
91	Condition Y	Condition Z	0.20	20	0.10	0.29	0.01
92	Condition Y	Condition Z	0.20	20	0.20	0.29	0.01
93	Condition Y	Condition Z	0.20	20	0.30	0.29	0.01
94	Condition Y	Condition Z	0.20	20	0.40	0.30	0.01
95	Condition Y	Condition Z	0.20	20	0.50	0.31	0.01
96	Condition Y	Condition Z	0.20	25	0.10	0.34	0.02
97	Condition Y	Condition Z	0.20	25	0.20	0.35	0.03
98	Condition Y	Condition Z	0.20	25	0.30	0.36	0.04
99	Condition Y	Condition Z	0.20	25	0.40	0.37	0.05
100	Condition Y	Condition Z	0.20	25	0.50	0.37	0.04
101	Condition Y	Condition Z	0.20	30	0.10	0.41	0.12
102	Condition Y	Condition Z	0.20	30	0.20	0.41	0.12
103	Condition Y	Condition Z	0.20	30	0.30	0.42	0.15
104	Condition Y	Condition Z	0.20	30	0.40	0.45	0.26

Continue on the next page

105	Condition Y	Condition Z	0.20	30	0.50	0.45	0.25
106	Condition Y	Condition Z	0.30	0	0.10	0.05	0.00
107	Condition Y	Condition Z	0.30	0	0.20	0.05	0.00
108	Condition Y	Condition Z	0.30	0	0.30	0.05	0.00
109	Condition Y	Condition Z	0.30	0	0.40	0.05	0.00
110	Condition Y	Condition Z	0.30	0	0.50	0.06	0.00
111	Condition Y	Condition Z	0.30	5	0.10	0.10	0.00
112	Condition Y	Condition Z	0.30	5	0.20	0.11	0.00
113	Condition Y	Condition Z	0.30	5	0.30	0.11	0.00
114	Condition Y	Condition Z	0.30	5	0.40	0.12	0.00
115	Condition Y	Condition Z	0.30	5	0.50	0.12	0.00
116	Condition Y	Condition Z	0.30	10	0.10	0.17	0.00
117	Condition Y	Condition Z	0.30	10	0.20	0.17	0.00
118	Condition Y	Condition Z	0.30	10	0.30	0.17	0.00
119	Condition Y	Condition Z	0.30	10	0.40	0.17	0.00
120	Condition Y	Condition Z	0.30	10	0.50	0.17	0.00
121	Condition Y	Condition Z	0.30	15	0.10	0.22	0.00
122	Condition Y	Condition Z	0.30	15	0.20	0.22	0.00

Continue on the next page

123	Condition Y	Condition Z	0.30	15	0.30	0.22	0.00
124	Condition Y	Condition Z	0.30	15	0.40	0.24	0.00
125	Condition Y	Condition Z	0.30	15	0.50	0.24	0.00
126	Condition Y	Condition Z	0.30	20	0.10	0.28	0.00
127	Condition Y	Condition Z	0.30	20	0.20	0.28	0.00
128	Condition Y	Condition Z	0.30	20	0.30	0.30	0.01
129	Condition Y	Condition Z	0.30	20	0.40	0.30	0.01
130	Condition Y	Condition Z	0.30	20	0.50	0.32	0.01
131	Condition Y	Condition Z	0.30	25	0.10	0.35	0.03
132	Condition Y	Condition Z	0.30	25	0.20	0.35	0.03
133	Condition Y	Condition Z	0.30	25	0.30	0.37	0.05
134	Condition Y	Condition Z	0.30	25	0.40	0.37	0.06
135	Condition Y	Condition Z	0.30	25	0.50	0.39	0.08
136	Condition Y	Condition Z	0.30	30	0.10	0.41	0.13
137	Condition Y	Condition Z	0.30	30	0.20	0.43	0.21
138	Condition Y	Condition Z	0.30	30	0.30	0.44	0.22
139	Condition Y	Condition Z	0.30	30	0.40	0.43	0.17
140	Condition Y	Condition Z	0.30	30	0.50	0.47	0.31

Continue on the next page

141	Condition Y	Condition Z	0.40	0	0.10	0.05	0.00
142	Condition Y	Condition Z	0.40	0	0.20	0.05	0.00
143	Condition Y	Condition Z	0.40	0	0.30	0.05	0.00
144	Condition Y	Condition Z	0.40	0	0.40	0.05	0.00
145	Condition Y	Condition Z	0.40	0	0.50	0.06	0.00
146	Condition Y	Condition Z	0.40	5	0.10	0.11	0.00
147	Condition Y	Condition Z	0.40	5	0.20	0.11	0.00
148	Condition Y	Condition Z	0.40	5	0.30	0.11	0.00
149	Condition Y	Condition Z	0.40	5	0.40	0.12	0.00
150	Condition Y	Condition Z	0.40	5	0.50	0.12	0.00
151	Condition Y	Condition Z	0.40	10	0.10	0.16	0.00
152	Condition Y	Condition Z	0.40	10	0.20	0.17	0.00
153	Condition Y	Condition Z	0.40	10	0.30	0.17	0.00
154	Condition Y	Condition Z	0.40	10	0.40	0.17	0.00
155	Condition Y	Condition Z	0.40	10	0.50	0.18	0.00
156	Condition Y	Condition Z	0.40	15	0.10	0.22	0.00
157	Condition Y	Condition Z	0.40	15	0.20	0.23	0.00
158	Condition Y	Condition Z	0.40	15	0.30	0.24	0.00

Continue on the next page

159	Condition Y	Condition Z	0.40	15	0.40	0.24	0.00
160	Condition Y	Condition Z	0.40	15	0.50	0.24	0.00
161	Condition Y	Condition Z	0.40	20	0.10	0.28	0.00
162	Condition Y	Condition Z	0.40	20	0.20	0.29	0.00
163	Condition Y	Condition Z	0.40	20	0.30	0.30	0.01
164	Condition Y	Condition Z	0.40	20	0.40	0.30	0.01
165	Condition Y	Condition Z	0.40	20	0.50	0.30	0.01
166	Condition Y	Condition Z	0.40	25	0.10	0.33	0.02
167	Condition Y	Condition Z	0.40	25	0.20	0.36	0.04
168	Condition Y	Condition Z	0.40	25	0.30	0.36	0.03
169	Condition Y	Condition Z	0.40	25	0.40	0.37	0.04
170	Condition Y	Condition Z	0.40	25	0.50	0.37	0.05
171	Condition Y	Condition Z	0.40	30	0.10	0.41	0.14
172	Condition Y	Condition Z	0.40	30	0.20	0.41	0.13
173	Condition Y	Condition Z	0.40	30	0.30	0.43	0.19
174	Condition Y	Condition Z	0.40	30	0.40	0.45	0.26
175	Condition Y	Condition Z	0.40	30	0.50	0.45	0.25
176	Condition Y	Condition Z	0.50	0	0.10	0.05	0.00

Continue on the next page

177	Condition Y	Condition Z	0.50	0	0.20	0.05	0.00
178	Condition Y	Condition Z	0.50	0	0.30	0.05	0.00
179	Condition Y	Condition Z	0.50	0	0.40	0.05	0.00
180	Condition Y	Condition Z	0.50	0	0.50	0.06	0.00
181	Condition Y	Condition Z	0.50	5	0.10	0.10	0.00
182	Condition Y	Condition Z	0.50	5	0.20	0.11	0.00
183	Condition Y	Condition Z	0.50	5	0.30	0.11	0.00
184	Condition Y	Condition Z	0.50	5	0.40	0.11	0.00
185	Condition Y	Condition Z	0.50	5	0.50	0.12	0.00
186	Condition Y	Condition Z	0.50	10	0.10	0.15	0.00
187	Condition Y	Condition Z	0.50	10	0.20	0.17	0.00
188	Condition Y	Condition Z	0.50	10	0.30	0.17	0.00
189	Condition Y	Condition Z	0.50	10	0.40	0.17	0.00
190	Condition Y	Condition Z	0.50	10	0.50	0.17	0.00
191	Condition Y	Condition Z	0.50	15	0.10	0.21	0.00
192	Condition Y	Condition Z	0.50	15	0.20	0.23	0.00
193	Condition Y	Condition Z	0.50	15	0.30	0.23	0.00
194	Condition Y	Condition Z	0.50	15	0.40	0.24	0.00

Continue on the next page

195	Condition Y	Condition Z	0.50	15	0.50	0.23	0.00
196	Condition Y	Condition Z	0.50	20	0.10	0.27	0.00
197	Condition Y	Condition Z	0.50	20	0.20	0.28	0.00
198	Condition Y	Condition Z	0.50	20	0.30	0.29	0.00
199	Condition Y	Condition Z	0.50	20	0.40	0.30	0.01
200	Condition Y	Condition Z	0.50	20	0.50	0.32	0.01
201	Condition Y	Condition Z	0.50	25	0.10	0.34	0.02
202	Condition Y	Condition Z	0.50	25	0.20	0.36	0.03
203	Condition Y	Condition Z	0.50	25	0.30	0.36	0.04
204	Condition Y	Condition Z	0.50	25	0.40	0.36	0.03
205	Condition Y	Condition Z	0.50	25	0.50	0.39	0.07
206	Condition Y	Condition Z	0.50	30	0.10	0.41	0.15
207	Condition Y	Condition Z	0.50	30	0.20	0.43	0.17
208	Condition Y	Condition Z	0.50	30	0.30	0.43	0.17
209	Condition Y	Condition Z	0.50	30	0.40	0.45	0.25
210	Condition Y	Condition Z	0.50	30	0.50	0.55	0.48
211	Condition Y	Condition A	0.00	0	0.10	0.05	0.00
212	Condition Y	Condition A	0.00	0	0.20	0.06	0.00

Continue on the next page

213	Condition Y	Condition A	0.00	0	0.30	0.05	0.00
214	Condition Y	Condition A	0.00	0	0.40	0.06	0.00
215	Condition Y	Condition A	0.00	0	0.50	0.06	0.00
216	Condition Y	Condition A	0.00	5	0.10	0.10	0.00
217	Condition Y	Condition A	0.00	5	0.20	0.11	0.00
218	Condition Y	Condition A	0.00	5	0.30	0.12	0.00
219	Condition Y	Condition A	0.00	5	0.40	0.11	0.00
220	Condition Y	Condition A	0.00	5	0.50	0.11	0.00
221	Condition Y	Condition A	0.00	10	0.10	0.16	0.00
222	Condition Y	Condition A	0.00	10	0.20	0.17	0.00
223	Condition Y	Condition A	0.00	10	0.30	0.17	0.00
224	Condition Y	Condition A	0.00	10	0.40	0.18	0.00
225	Condition Y	Condition A	0.00	10	0.50	0.17	0.00
226	Condition Y	Condition A	0.00	15	0.10	0.21	0.00
227	Condition Y	Condition A	0.00	15	0.20	0.23	0.00
228	Condition Y	Condition A	0.00	15	0.30	0.23	0.00
229	Condition Y	Condition A	0.00	15	0.40	0.24	0.00
230	Condition Y	Condition A	0.00	15	0.50	0.24	0.00

Continue on the next page

231	Condition Y	Condition A	0.00	20	0.10	0.28	0.01
232	Condition Y	Condition A	0.00	20	0.20	0.29	0.01
233	Condition Y	Condition A	0.00	20	0.30	0.30	0.01
234	Condition Y	Condition A	0.00	20	0.40	0.30	0.01
235	Condition Y	Condition A	0.00	20	0.50	0.31	0.01
236	Condition Y	Condition A	0.00	25	0.10	0.34	0.02
237	Condition Y	Condition A	0.00	25	0.20	0.35	0.03
238	Condition Y	Condition A	0.00	25	0.30	0.37	0.05
239	Condition Y	Condition A	0.00	25	0.40	0.37	0.04
240	Condition Y	Condition A	0.00	25	0.50	0.38	0.06
241	Condition Y	Condition A	0.00	30	0.10	0.41	0.12
242	Condition Y	Condition A	0.00	30	0.20	0.42	0.15
243	Condition Y	Condition A	0.00	30	0.30	0.45	0.25
244	Condition Y	Condition A	0.00	30	0.40	0.45	0.22
245	Condition Y	Condition A	0.00	30	0.50	0.47	0.33
246	Condition Y	Condition A	0.10	0	0.10	0.05	0.00
247	Condition Y	Condition A	0.10	0	0.20	0.05	0.00
248	Condition Y	Condition A	0.10	0	0.30	0.05	0.00

Continue on the next page

249	Condition Y	Condition A	0.10	0	0.40	0.05	0.00
250	Condition Y	Condition A	0.10	0	0.50	0.05	0.00
251	Condition Y	Condition A	0.10	5	0.10	0.11	0.00
252	Condition Y	Condition A	0.10	5	0.20	0.11	0.00
253	Condition Y	Condition A	0.10	5	0.30	0.11	0.00
254	Condition Y	Condition A	0.10	5	0.40	0.11	0.00
255	Condition Y	Condition A	0.10	5	0.50	0.11	0.00
256	Condition Y	Condition A	0.10	10	0.10	0.16	0.00
257	Condition Y	Condition A	0.10	10	0.20	0.17	0.00
258	Condition Y	Condition A	0.10	10	0.30	0.18	0.00
259	Condition Y	Condition A	0.10	10	0.40	0.18	0.00
260	Condition Y	Condition A	0.10	10	0.50	0.18	0.00
261	Condition Y	Condition A	0.10	15	0.10	0.22	0.00
262	Condition Y	Condition A	0.10	15	0.20	0.23	0.00
263	Condition Y	Condition A	0.10	15	0.30	0.23	0.00
264	Condition Y	Condition A	0.10	15	0.40	0.24	0.00
265	Condition Y	Condition A	0.10	15	0.50	0.24	0.00
266	Condition Y	Condition A	0.10	20	0.10	0.28	0.00

Continue on the next page

267	Condition Y	Condition A	0.10	20	0.20	0.29	0.01
268	Condition Y	Condition A	0.10	20	0.30	0.29	0.01
269	Condition Y	Condition A	0.10	20	0.40	0.29	0.01
270	Condition Y	Condition A	0.10	20	0.50	0.30	0.01
271	Condition Y	Condition A	0.10	25	0.10	0.34	0.02
272	Condition Y	Condition A	0.10	25	0.20	0.34	0.02
273	Condition Y	Condition A	0.10	25	0.30	0.36	0.03
274	Condition Y	Condition A	0.10	25	0.40	0.37	0.05
275	Condition Y	Condition A	0.10	25	0.50	0.38	0.05
276	Condition Y	Condition A	0.10	30	0.10	0.40	0.12
277	Condition Y	Condition A	0.10	30	0.20	0.41	0.13
278	Condition Y	Condition A	0.10	30	0.30	0.43	0.16
279	Condition Y	Condition A	0.10	30	0.40	0.44	0.21
280	Condition Y	Condition A	0.10	30	0.50	0.50	0.35
281	Condition Y	Condition A	0.20	0	0.10	0.05	0.00
282	Condition Y	Condition A	0.20	0	0.20	0.05	0.00
283	Condition Y	Condition A	0.20	0	0.30	0.06	0.00
284	Condition Y	Condition A	0.20	0	0.40	0.06	0.00

Continue on the next page

285	Condition Y	Condition A	0.20	0	0.50	0.06	0.00
286	Condition Y	Condition A	0.20	5	0.10	0.10	0.00
287	Condition Y	Condition A	0.20	5	0.20	0.11	0.00
288	Condition Y	Condition A	0.20	5	0.30	0.11	0.00
289	Condition Y	Condition A	0.20	5	0.40	0.12	0.00
290	Condition Y	Condition A	0.20	5	0.50	0.12	0.00
291	Condition Y	Condition A	0.20	10	0.10	0.16	0.00
292	Condition Y	Condition A	0.20	10	0.20	0.17	0.00
293	Condition Y	Condition A	0.20	10	0.30	0.17	0.00
294	Condition Y	Condition A	0.20	10	0.40	0.18	0.00
295	Condition Y	Condition A	0.20	10	0.50	0.18	0.00
296	Condition Y	Condition A	0.20	15	0.10	0.22	0.00
297	Condition Y	Condition A	0.20	15	0.20	0.23	0.00
298	Condition Y	Condition A	0.20	15	0.30	0.23	0.00
299	Condition Y	Condition A	0.20	15	0.40	0.24	0.00
300	Condition Y	Condition A	0.20	15	0.50	0.24	0.00
301	Condition Y	Condition A	0.20	20	0.10	0.28	0.00
302	Condition Y	Condition A	0.20	20	0.20	0.29	0.01

Continue on the next page

303	Condition Y	Condition A	0.20	20	0.30	0.29	0.01
304	Condition Y	Condition A	0.20	20	0.40	0.31	0.01
305	Condition Y	Condition A	0.20	20	0.50	0.31	0.01
306	Condition Y	Condition A	0.20	25	0.10	0.34	0.02
307	Condition Y	Condition A	0.20	25	0.20	0.36	0.03
308	Condition Y	Condition A	0.20	25	0.30	0.36	0.03
309	Condition Y	Condition A	0.20	25	0.40	0.37	0.05
310	Condition Y	Condition A	0.20	25	0.50	0.36	0.03
311	Condition Y	Condition A	0.20	30	0.10	0.41	0.12
312	Condition Y	Condition A	0.20	30	0.20	0.42	0.18
313	Condition Y	Condition A	0.20	30	0.30	0.44	0.20
314	Condition Y	Condition A	0.20	30	0.40	0.43	0.16
315	Condition Y	Condition A	0.20	30	0.50	0.47	0.34
316	Condition Y	Condition A	0.30	0	0.10	0.05	0.00
317	Condition Y	Condition A	0.30	0	0.20	0.06	0.00
318	Condition Y	Condition A	0.30	0	0.30	0.06	0.00
319	Condition Y	Condition A	0.30	0	0.40	0.06	0.00
320	Condition Y	Condition A	0.30	0	0.50	0.06	0.00

Continue on the next page

321	Condition Y	Condition A	0.30	5	0.10	0.10	0.00
322	Condition Y	Condition A	0.30	5	0.20	0.11	0.00
323	Condition Y	Condition A	0.30	5	0.30	0.11	0.00
324	Condition Y	Condition A	0.30	5	0.40	0.11	0.00
325	Condition Y	Condition A	0.30	5	0.50	0.12	0.00
326	Condition Y	Condition A	0.30	10	0.10	0.16	0.00
327	Condition Y	Condition A	0.30	10	0.20	0.17	0.00
328	Condition Y	Condition A	0.30	10	0.30	0.17	0.00
329	Condition Y	Condition A	0.30	10	0.40	0.18	0.00
330	Condition Y	Condition A	0.30	10	0.50	0.18	0.00
331	Condition Y	Condition A	0.30	15	0.10	0.22	0.00
332	Condition Y	Condition A	0.30	15	0.20	0.22	0.00
333	Condition Y	Condition A	0.30	15	0.30	0.23	0.00
334	Condition Y	Condition A	0.30	15	0.40	0.24	0.00
335	Condition Y	Condition A	0.30	15	0.50	0.24	0.00
336	Condition Y	Condition A	0.30	20	0.10	0.27	0.00
337	Condition Y	Condition A	0.30	20	0.20	0.29	0.00
338	Condition Y	Condition A	0.30	20	0.30	0.30	0.01

Continue on the next page

339	Condition Y	Condition A	0.30	20	0.40	0.30	0.01
340	Condition Y	Condition A	0.30	20	0.50	0.31	0.01
341	Condition Y	Condition A	0.30	25	0.10	0.34	0.02
342	Condition Y	Condition A	0.30	25	0.20	0.35	0.03
343	Condition Y	Condition A	0.30	25	0.30	0.37	0.05
344	Condition Y	Condition A	0.30	25	0.40	0.36	0.03
345	Condition Y	Condition A	0.30	25	0.50	0.36	0.03
346	Condition Y	Condition A	0.30	30	0.10	0.41	0.15
347	Condition Y	Condition A	0.30	30	0.20	0.42	0.15
348	Condition Y	Condition A	0.30	30	0.30	0.43	0.17
349	Condition Y	Condition A	0.30	30	0.40	0.44	0.24
350	Condition Y	Condition A	0.30	30	0.50	0.46	0.28
351	Condition Y	Condition A	0.40	0	0.10	0.05	0.00
352	Condition Y	Condition A	0.40	0	0.20	0.05	0.00
353	Condition Y	Condition A	0.40	0	0.30	0.05	0.00
354	Condition Y	Condition A	0.40	0	0.40	0.06	0.00
355	Condition Y	Condition A	0.40	0	0.50	0.06	0.00
356	Condition Y	Condition A	0.40	5	0.10	0.10	0.00

Continue on the next page

357	Condition Y	Condition A	0.40	5	0.20	0.11	0.00
358	Condition Y	Condition A	0.40	5	0.30	0.12	0.00
359	Condition Y	Condition A	0.40	5	0.40	0.11	0.00
360	Condition Y	Condition A	0.40	5	0.50	0.12	0.00
361	Condition Y	Condition A	0.40	10	0.10	0.16	0.00
362	Condition Y	Condition A	0.40	10	0.20	0.17	0.00
363	Condition Y	Condition A	0.40	10	0.30	0.17	0.00
364	Condition Y	Condition A	0.40	10	0.40	0.18	0.00
365	Condition Y	Condition A	0.40	10	0.50	0.18	0.00
366	Condition Y	Condition A	0.40	15	0.10	0.22	0.00
367	Condition Y	Condition A	0.40	15	0.20	0.23	0.00
368	Condition Y	Condition A	0.40	15	0.30	0.23	0.00
369	Condition Y	Condition A	0.40	15	0.40	0.24	0.00
370	Condition Y	Condition A	0.40	15	0.50	0.23	0.00
371	Condition Y	Condition A	0.40	20	0.10	0.28	0.00
372	Condition Y	Condition A	0.40	20	0.20	0.29	0.00
373	Condition Y	Condition A	0.40	20	0.30	0.30	0.01
374	Condition Y	Condition A	0.40	20	0.40	0.31	0.01

Continue on the next page

375	Condition Y	Condition A	0.40	20	0.50	0.31	0.01
376	Condition Y	Condition A	0.40	25	0.10	0.34	0.02
377	Condition Y	Condition A	0.40	25	0.20	0.36	0.04
378	Condition Y	Condition A	0.40	25	0.30	0.36	0.04
379	Condition Y	Condition A	0.40	25	0.40	0.37	0.05
380	Condition Y	Condition A	0.40	25	0.50	0.38	0.07
381	Condition Y	Condition A	0.40	30	0.10	0.40	0.12
382	Condition Y	Condition A	0.40	30	0.20	0.41	0.14
383	Condition Y	Condition A	0.40	30	0.30	0.44	0.20
384	Condition Y	Condition A	0.40	30	0.40	0.43	0.17
385	Condition Y	Condition A	0.40	30	0.50	0.44	0.21
386	Condition Y	Condition A	0.50	0	0.10	0.05	0.00
387	Condition Y	Condition A	0.50	0	0.20	0.05	0.00
388	Condition Y	Condition A	0.50	0	0.30	0.05	0.00
389	Condition Y	Condition A	0.50	0	0.40	0.06	0.00
390	Condition Y	Condition A	0.50	0	0.50	0.06	0.00
391	Condition Y	Condition A	0.50	5	0.10	0.10	0.00
392	Condition Y	Condition A	0.50	5	0.20	0.11	0.00

Continue on the next page

393	Condition Y	Condition A	0.50	5	0.30	0.11	0.00
394	Condition Y	Condition A	0.50	5	0.40	0.12	0.00
395	Condition Y	Condition A	0.50	5	0.50	0.12	0.00
396	Condition Y	Condition A	0.50	10	0.10	0.16	0.00
397	Condition Y	Condition A	0.50	10	0.20	0.17	0.00
398	Condition Y	Condition A	0.50	10	0.30	0.18	0.00
399	Condition Y	Condition A	0.50	10	0.40	0.18	0.00
400	Condition Y	Condition A	0.50	10	0.50	0.17	0.00
401	Condition Y	Condition A	0.50	15	0.10	0.23	0.00
402	Condition Y	Condition A	0.50	15	0.20	0.23	0.00
403	Condition Y	Condition A	0.50	15	0.30	0.23	0.00
404	Condition Y	Condition A	0.50	15	0.40	0.23	0.00
405	Condition Y	Condition A	0.50	15	0.50	0.24	0.00
406	Condition Y	Condition A	0.50	20	0.10	0.28	0.00
407	Condition Y	Condition A	0.50	20	0.20	0.28	0.00
408	Condition Y	Condition A	0.50	20	0.30	0.29	0.00
409	Condition Y	Condition A	0.50	20	0.40	0.31	0.01
410	Condition Y	Condition A	0.50	20	0.50	0.30	0.00

Continue on the next page

411	Condition Y	Condition A	0.50	25	0.10	0.34	0.02
412	Condition Y	Condition A	0.50	25	0.20	0.35	0.02
413	Condition Y	Condition A	0.50	25	0.30	0.35	0.02
414	Condition Y	Condition A	0.50	25	0.40	0.37	0.05
415	Condition Y	Condition A	0.50	25	0.50	0.38	0.05
416	Condition Y	Condition A	0.50	30	0.10	0.40	0.11
417	Condition Y	Condition A	0.50	30	0.20	0.42	0.15
418	Condition Y	Condition A	0.50	30	0.30	0.45	0.26
419	Condition Y	Condition A	0.50	30	0.40	0.44	0.20
420	Condition Y	Condition A	0.50	30	0.50	0.46	0.31

Bibliography

- Moreno, L. (1995). 'Multiple ethnoterritorial concurrence in Spain'. In: *Nationalism and Ethnic Politics* 1 (1), pp.11–32.
- Scherman, A. and S. Rivera (2021). 'Social Media Use and Pathways to Protest Participation: Evidence From the 2019 Chilean Social Outburst'. In: *Social Media + Society* 7 (4), pp.1–13.
- Turner, J.C. et al. (1992). 'Personal and Social identity: self and social context'. In: *The Self and the Collective*. Department of Psychology Princeton University, Princeton (NJ) 7-10 May 1992, pp.1–19.